

# Beogradskie Novine

Br. 342.

BEOGRAD, petak 14. decembra 1917.

Izaze: dnevno u jutro, ponedjeljkom poslije podne.

## Pojedini brojevi:

• Beograd i o krajnjem zapoštenstvu  
ad c. 1 kr. deta po cijeni od . . . . . 8 kafara

• Hrvatsko-Slavoniji, Bosni-Hercegovini  
i Dalmaciji po cijeni od . . . . . 10 kafara

izvaz ovog putovanja po cijeni od . . . . . 12 kafara

## Mjeseca preplatat:

• Beograd i o krajnjem zapoštenstvu od  
c. 1 kr. deta za bojne i stalone potrebe . . . . . 2-  
• Beograd sa dostavom u kuću . . . . . 2-  
• Hrvatsko-Slavoniji, Bosni-Hercegovini i  
Dalmacija . . . . . 2-  
U inozemstvima: Austro-Ugarska monarhija . . . . . 2-  
U inozemstvima: . . . . . 4-  
U inozemstvima: . . . . . 4-

Ogled po cijenama.

Uredništvo: BEOGRAD, Vuka Karadžića ul. broj 10. Telefon broj 83.  
Uprava i primanje preplate Toplički venac broj 21. Telefon broj 22.  
Primanje oglasa Kneza Milaja ul. broj 33. Telefon tr 245.

Godina III.

## Ratni izvještaji.

Izvještaj austro-ugarskog glavnog stožera.

Kb. Beč, 13. decembra.

### Istočno bojište:

Prekid borbe.  
Pregovori za primirje na svim ruskim frontovima opet su danas unutro započeli.

### Talijansko bojište:

Snijeg i magla sprječavali su jučer u venecijanskom gorju svaku borbenu djelatnost.  
Cete maršala baruna Conrada započele su prema dosadanju brojanju u četiri dnevnim borbam u Melette području 639 talijanskih časnika i preko 16.000 vojnika. Pljer sastoji se iz 93 topa, 233 mašinskih pušaka, 4 mitraljeza, 81 bačalominai drugog mnogogratnog materijala.

Naćelnik glavnog stožera.

## Asquith kao čovjek od osjećanja.

Biće jedared vrijeme, kad su kriće bile preširoke za mač, a govor diplomata nije bio više tako gladak. Bilo je to u onim divljim augustovskim danima 1914. godine, kad je bogalj više nego ikada čeznuo za svojim zdravim nogama i tukama, samo da bi mogao jutarnji u vrtoglavicu, koja je bila cijeli svijet obuzela. Odjekoj je onda izgovorio riječi, za koje je poslije godinu dana žalo, što su izustene, a gdjekoji je propovijedao mrlju i nemirljivo neprijateljstvo, da bi poslije nekoliko mjeseci sasvim promijenio mišljenje. To je onda bilo, kad su se ljudi počeli diviti državnici, što imadaju da za tren oka stvore odluke, za koje će odgovarati u vječnosti istorije, koje će vladati nad hiljadama i hiljadama i odlučivati o „biti ili ne biti“.

Jasnim riječima dali su opravdane za svoj postupak pokojni car i kralj Franjo Josip Prvi i njemački car, i dozakivali svojim narodima, da to nijesu oni bili, koji su se lakomisleno igrali vratom. Kako bi drukčije, poštenije i iskrenije mogle zvučiti one proste riječi u manifestu cara i kralja, kad se uporede sa šupljim frazama Sir Edwarda Greya i jednog tepanja Asquithova, koji su htjeli, da na druge svake teret odgovornosti i težinu posljedica brzo stvorenih odluka, da bi bez interesa i osjećanja mogli posmatrati onu krvavu borbu, koja se morala razbuktjeti.

Od onda se mnogo toga promijenilo. Smrt je počela prolaziti kroz svijet, a osnovi čovječanstva zadržali su se od užasa divljeg oružja. Smrću opijen borci, kavki su polazili u početku u boj, postadoše tvrdi ljudi dužnosti, kod kojih se pojao o otadžbinu pretvo-

## Produženje pregovora o primirju.

U području Melette zarobljeno 639 časnika i 16.000 vojnika, a zaplijenjena 93 topa i 233 mašinske puške. — Rumunjska se vojska sama demobiliše.

### Ofenziva protiv Italije.

Njemački car maršalu Conradu.

Kb. Berlin, 13. decembra.  
Wolfiiov ured jača: Njegovo Veličanstvo njemački car i kralj pruski uputio je maršalu barunu pl. Conrardu ovaj brzjav: Varna i svrha vodjima i vojnicima, koji su učestvovali u borbama, šaljem Moje tople čestitke povodom osvajanja Monte Malletta, kao i drugih sjajnih uspjeha austro-ugarskog oružja. Od srca Vam želim i dalji napredak u tako sretnim operacijama.

Wilhelm I. R.

Apšenje socijalista u Milanu.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“)

Lugano, 13. decembra.  
U Milanu se i dalje produžuje apšenje socijalista, sa optužbom da potpomažu bježstvo vojnika. Izvršen je pretres i u uredništvu lista „Avanti“. Urednik Amilcare Stohri je

Progoni socijalista u Italiji.

Kb. Lugano, 13. decembra.

U Milanu je po „Tribunil“ napšeno 14 socijalista, među ovima i Storchi, urednik lista „Avanti“-a. Daže je po „Avanti“-ju u Piave napšen vodj revolucionarno orijentirane željezničarske organizacije Ecola.

Protiv ofenzive neće biti.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 13. decembra.  
„Morning Post“ javlja s talijanskog fronta: Pojačanja francuska i engleska na talijanskom frontu dostigla su 100.000 ljudi. Ali s pogledom na položaj na evropskom istočnom frontu nemam izgleda, da će se u ovoj godini prieći u veliku protivofenzivu.

Italija zove svoje blegunce.

Kb. Lugano, 13. decembra.

Zvanično objavljenom naredbom talijanske vojne uprave pozivaju se vojni blegunci na povratak do 31. decembra i obećava im se u tom slučaju oproštaj kazne.

### Ruski i rumunjski pregovori o miru.

Sporazum pristaje na mirovne pregovore.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“)

Carsko Selo, 13. decembra.

(Bežični brzjav ruske vlade).

Savjet narodnih povjerenika će vjero-

vatno za vrijeme pregovora o miru saopštiti odmah bežičnim brzjavom prijedloge i izjave zastupnika zaraćenih sila četvrtu i neprijateljskim narodima. Isto tako će i većina svijeta biti obavještena o toku pregovora.

Prema naknadno prisjetljivim vijestima, saveznici su izjavili svoj pristanak, da mi s naše strane otpočemo pregovore o primirju, ne uzimajući pri tome u obzir samo naš front, nego i njihov, ali pod uslovom, da mi ni za jednu vrstu ne povremeno naše čete, niti da njemačke čete snabdjevamo sa životnim namirnicama. Na

juče oprovrgnuti vijest, da su saveznici pristali, da mi s naše strane otpočemo pregovore o primirju, mora se primijetiti, da načelnici saveznika mislju u glavnom stanu, o kojima je bilo govora u brzjavu opštig vojnog komitea privremenom izvršnom odboru saveza željezničara, neposredno saobraćaju sa svojom vladom, jer oni nijesu poticnjeni poslanstvima.

Demobilizacija na rumunjskom frontu.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“)

Kopenhagen, 13. decembra.

Iz Jaša sejavlja, da je na rumunjskom frontu među ruskim vojnicima, povodom vijesti o primirju, izbilo pravo bježstvo. Svuda se demobilije. Vojnički odbori su potpuno nemoćni. Oni su morali već napustiti mnogobrojne robove i utvrđenja na frontu, jer nema više vojnika.

Rumunski kralj napušta glavni stan.

(Naročiti brzjav „Beogradskih Novina“)

München, 13. decembra.

Iz Londona sejavlja: „Daily Mail“ javlja, da rumunski kralj zajedno sa svojim dvorom smjeri da napusti glavni stan.

Francuska za Rusiju.

Posljednji pokušaji.

Kb. Beč, 13. decembra.

Lyonski listovi javljaju iz Pariza: Komora je zaključila, da do 20. m. uzmime u raspravu ove interpelacije: 1. Interpelaciju Moutea o otpočetim pregovorima i sporazumima s vladama sila sporazuma bez znanja parlamenta, o nedavno objavljenim russkim tajnim dokumentima i o mužnijim mjerama vladinim povodom tog objavljuvanja. 2. Interpelaciju Mistral-Langueta o politici vladinoj prema Rusiji. 3. Interpelaciju Layrollea o položaju, koji postaje zbog sloma russkog fronta. 4. Interpelaciju Margainea o pomoći, koju francuska vlast hoće da dozvoli Rusiji, da bi se ova opet pridružila silama sporazuma.

— Za ovo drugo vernjem vam, završi stari profesor i pruži ruku.

Melanž.

Star gospodin profesor, o komo malo čas pričah voli melanž i kolače. Prva njegova reč, kad udje u kafan, a neki put i jedina njegova reč jeste: „Melanž“. I da ne kaže on to, kelneri i sami znaju, i donose mu melanž, i sve ilustrovane novine.

Otišao sam u Pozorišnu kafanu, priča on.

— Molim jedan melanž! U trenutku predanom je bio i melanž i hrpa štapova sa novinama. Ali, da vidite čuda: Odozgo, i to ozgo povrh obrsta plivala je jedna „Buba Švaba“ i borila se još živa, da se izbavi iz gustih talasa — obrsta.

— Molim, doviknuh ja kelneru, koji baš u taj mah prodje pored mog stola. Molim vas lepo...

On pridiye!

— Vidite, počeh ja pokazujući mu na inškat, ja ovo nisam poručio, niti ja to volim u opštje...

On pokuša da podigne služavnik, ali ja ga zadržah. I onda molim vas, kad nezname moj ukus, a hitel bi da mi napravite zadovoljstvo u buduću, onda ovako radite:

Dnesite mi meni u šolji čist melanž, u jednoj tacni denesite mi posebno šećer, a u drugoj tacni posebno zemličku, a u trećoj tacni sasvim posebno donesite mi ovu malu životinju, i onda ču ja izabrati i mešati po volji, šta hoću.

Ali u tome se već stvari Laza Miodragović, kafedžija, za stolom...

Pesle?

Nisam želeo to da bude, ali je kri-

vac toga trenutka izgubio kondiciju. Ali šta da radim? Ja ne volim „Melanž“ sa „Buba Švabom“.

Zašto Čiča piće.

Bilo je to, pre desetak godina. Onda je čica proslavljao jedan svoj jubilej. 25 ili 30 godina svoga glumovanja.

Posle zvaničnog dela pristupilo se piću, zdravicom. S time se dočekao sutrašnji dan, i posle gulaša u Pozorišnoj kafani (tu je bio i banket), produžio se u užem krugu veselje. Posle ručka sačekala se večera, i neprestatno se pilo. Čiča je bio razdražan i mnogo veselo, i mnogo simpatičan. Ja ga drukčije ne mogu ni da zamislim.

Iduća noć bila je burna... I osavnuo se, kod „Tri šešira“. Tu je se predužilo.

Posle nekoliko dana dolazi kod „Tri šešira“ jedan filantrop, koji uvek voli da daje savete, da pravi primedbe, i da preko cele godine i zimi i leti piće šerbet.

— Čiča, počinje on, bio sam na tvojoj proslavi.

— Hvala ti na pažnji, čule, odgovara mu Čiča, igrajući domine.

— I bio sam posle proslave ovde kod „Tri šešira“. — Uh, ala si bio pijan, Čiča... Čiča...

Čiča prekide sa dominama, zavali malo šešir po običaju, podlže kažpljst desne ruke...

— Jest, otočiće on. Bio sam pijan, kao nikad do tada, ali ti i vi svih — okrete se ostalim gostima — vi neznote, da sam se ja žrtvovao, da sam ja bio žrtva.

— Ja sam se naplo, gospodo, radi

Odnosi Japana prema Rusiji.  
Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Carsko Selo, 13. decembra.  
(Bežični brzojav ruske vlade). Japanski poslanik sa opštava, da Japan niti je imao, niti sad ima namjeru da Rusiji objavit rat. Jedan član poslanstva objavlja vijest, prema kojoj bi postojao između Engleske i Japana ugovor, da Japan, ako bi Rusija zaključila zaseban mir s Njemačkom, objavi Rusiju rat.

Raspaljivanje časničkih škola.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“.)

Berlin, 13. decembra.  
Javljaju se sa ruske granice: Kako javljaju ruske novine, nova vlada se odista bavi time, da poslije rata rusku vojsku raspusti. Ova namjera je označena naredbom svjetla narodnih delegata, kojom se svi časnički školski korpsi raspaljuju. U toj naredbi određuje se, da svi časnički daci imaju tražiti civilno zanimanje. U vojski će se ukloniti takodje odredba za unapredjenja.

#### Bolješevici i Kazaci.

Kb. London, 13. decembra.  
Reuter javlja: Narodni povjerenici su uputili manifest braći Kazacima, kojim ih pozivaju, da birači između Kornjilova i Kaledjina s jedne i sa drugom strane, Kornjilova i Kaledjina da napse i da ih predaju svjetu. — Kaledjin brzojav, da su razni ratni brodovi crno-morske flote prislijeli u Taganrog i da su, u prkos protestu Kazaka, Iskrakli čete. Ove su odmah produžile put u pravcu Dona, da odate odnu u Rostov.

#### Odlikovanje ženevskog Crvenog Krsta.

Kb. Bern, 13. decembra.  
Međunarodni Crveni Krst u Ženevi dobio je zvančnu potvrdu od odbora Nobelove nagrade, da je mirovna nagrada za 1917. dodijeljena međunarodnom Crvenom Krstu u Ženevi.

#### Vijesti iz Monarhije.

##### Odlikovanje generala Kirchbacha.

Kb. Beč, 13. decembra.  
„Wiener Zeitung“ javlja: Njegovo Veličanstvo je svojim najvišim svojeručnim pismom podarilo general-pukovniku Kirchbachu Lauterbachskom austrijsko grofovstvo, bez naplate pristoi.

#### Borbe na zapadu.

Engleski poraz kod Cambrai.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 13. decembra.  
O ratnom položaju piše „Manchester Guardian“, da stanje kod Cambraia daje povoda pesimizmu. Kod Cambraia nije bio samo prost udarac, nego je tamo bila najveća neprijateljeva pobeda u ovoj godini. Sazrelo je vrijeme da se ovaj strahoviti rat okonča.

Prvi metci između austro-ugarskih i francuskih četa.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

London, 13. decembra.  
Dopisnik Reuterovog ureda kod francuskih četa u Italiji javlja pod 8. t.

primera, da vidite, kako je to ružno kad je čovek pijan. E, sad imate primer, pa radite, kako vas pamet uči... a ti Stojane, okreće se on kafedžiji, skloni ove domine, i mesto njih donesi mi pola litra vina; veliku čašu i jedan „fonos“ sede.

#### Narodno lumphovanje.

Bilo je to, priča Čića o velikom radikaliskom međingu, koji je održat, kako mi suvremenici znamo, pod veđrim nebom, na Topčiderskom brdu. Posle održatog međinga, nastalo je t. zv. narodno lumphovanje. Botoriča kafana, (sad Hotel Paris) grdio je od gostiju. Po dva sata, morao si čekati na stolicu i čašu piva.

Kako se tu točilo samo iz velikih buradi od hektolitira, to smo se i mi koji ne isporučujemo načela radikalika, navraćali na dobro pivo. U kafani, po dvorištu, pred kafonom, rasprili se narodni guslari i pevači i u desetercu opevaju narodno slavlje — narodno lumphovanje.

U jednom uglu kafane, seo jedan narodni pevač, jedan rudničanin i niže pesnu uz gusele:

Hej!  
Pred „Balkonom“ zastava se vije  
Tu je narod rudničke nahiye,  
Tu Banković goste dočekuje,  
Pa gi Tasa po kafane smeša.  
Po kafane i oko kafane.

Hojo!

Cuj Rusijo, čuji!

Pred Džamijom zastava se vije  
Tu je narod užičke partije  
Tu Faladžić goste dočekuje,  
Pa gi Odža po Džamije smeša  
Po džamije i oko džamije.

Joj!

Cuj Rusijo, čuji!

Tako je narod lumphovao nekoliko dana. — Tako reče Čića!

m., da su između francuskih i austro-ugarskih četa izmijenjani prvi metci. Francuzi su zauzeli najzagroženije odsjeku na cijelom frontu. Na brzu ruku podignute odbrambene linije, koje su Francuzi zauzeli, sad se temeljno izgradjuju u odbrambenu zonu, onaku na kakvu bi neprijatelj našao u Francuskoj.

#### Uništenje vazdušnog broda „O 27“.

Kb. Berlin, 13. decembra.

Wolfsov ured javlja: Jedna od naših pomorskih letilica, vodj natporučnik Christiansem, prilikom svoga izviđanja u Hoofdenu, 1. decembra prije podne je uništila vazdušni brod „O 27“. Vazdušni brod je pao u more.

#### Evakuacija Jerusalima.

Izvještaj Wolfsovog ureda.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Berlin, 13. decembra.

U jednoj noti Wolfsovog ureda javlja se: Jerusalim je evakuisan. Za dobrovoljnu evakuaciju mjerodavno je na prvom mjestu stanovište, da se ne vrijednaju vjerski osjećaji naroda time, što bi se posvećeno zemljiste pretvorilo u pozornicu krvavih bojava. Prema tome ne igrati nikakvu ulogu pitanje o tvrdjenju, da je varoš vojnički bez vrijednosti. Naš saveznici znaju, da smo na njihovoj strani, i da nije riješeno konačno pitanje, čiji će grad biti, i ako su sada tamo Englez.

Engleski zvanični izvještaj.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Rotterdam, 13. decembra.

U donjem domu je Bonar Law ovo izjavio: General Allenby Javljaja, da su njegove čete 8. decembra napale neprijateljske položaje južno i zapadno Jerusalima. One su dalje prodire u pravcu Betlehema (Vitelje), prošle su pored Jerusalima i zauzele položaj na drumu Jerusalim-Jeriho. Jednovremeno je londonska pješadija napala jake neprijateljske položaje zapadno i sjeverozapadno od grada i učvrstila se oborođena drama Jerusalim-Sihem. Sveti grad, pošto je sa svih strana bio otkočen, preda o se generalu Allenbyu. Engleski politički činovnici, zajedno s guvernerom grada, a u pratnji engleskih, francuskih, talijanskih, indijskih i muslimanskih zaštitnih četa nalaze se na putu za Jerusalim, da prime u svoje ruke zaštitu grada i svetih mjeseta.

#### Revolucija u Portugaliji.

##### Broj poginulih u Lisabonu.

Kb. Bern, 13. decembra.

Kako pariska štampa javlja, broj poginulih u Lisabonu iznosi 109, a ranjenih oko 600. Štampa malo govori o revoluciji, ali u toliko više ističe njen značaj.

Portugalska posve na strani sporazuma.

Kb. Bern, 13. decembra.

Lyonski listovi javljaju iz Lisabona: Sidonio Paes je izjavio engleskoj vojnoj misiji, da će Portugalska više nego ikada do sad boriti se na strani sporazumih sila za slobodu i civilizaciju.

#### Hodžin sekretar.

Pokojni hodža beogradske Džamije Faladžić bio je bukvalno nepismen. Čovek nije znao ni čitati ni pisati, ni turski ni srpski, a već o drugom kom jeziku da i ne govorimo.

U ono vreme, mnogi muslimani iz Bosne napuštali su svoju otadžbinu i sellili se neki čak u Malu Aziju, a neki po Mačedoniji i drugim krajevinama ondašnje turske carevine. Ti iseljenici iz Bosne zvali su se „Muhadžiri“, i oni su morali pri prolazu kroz Beograd da ovore kod beogradskog hodža svoje putne isprave. — Тако je bar on — hodža Faladžić — objašnjavao.

I stari odža umeo se je naći u ovoj situaciji, gde je morao nešto da potpiše, a bio je nepismen.

On je izabrao za svog sekretara, pokojnog Žarka Ilića. Svakog dana oko 9 sati pre podne, Žarko bi došao kod „Dardanela“ i tu bi već zatekao starog hodžu, pa bi onda zajednički očekivali „Muhadžire“.

— Ja, moj dragi sekretaru, pa jesli okusio što god? Biva, ja nijesam, i otalen da počnemo. Dijete! Da je nam po jednu kavu i po jednu, ako veli ovaj moj sekretar — rakiju.

— Da nebi trčkarač vazdar, neka nam doneše po dvije — rakije, dodaje Žarko.

— Valah, nadmudrio si me, i to biva, a nije stete... a ja bila poslije svega mogao još reći neka nam doneše cijelu litru i dvije čaše.

— Tvoja mudrost carevat bi mogla, dodaje opet Žarko.

— A valah, bila, imao sam i vezira u djedovima... a vezir ti je po govoru car u svijetu.

I kad doduši Muhadžiri onda hodža naredi, a Žarko ga potpisuje.

All dešavalo se, da po neki put Žarko zadoci, a muhadžiri već do-

#### BEOGRADSKIE NOVINE

#### Nova potapljajna.

Kb. Berlin, 13. decembra.

Jedna od naših podmornica, zapovjednik pomorski kapitan Jass, ponovo je u zapornom pojasi oko Engleske potopila 35.000 brutto tona brodskog prostora. Među potopljenim brodovima nalazio se vrlo veliki parni brod s 4 katarke, dva naoružana parna broda srednje veličine, jedan putnički parni brod od 7500 tona i jedan oklopni brod srednje veličine.

Načelnik admiralskog stožera mornarice.

#### Engleska u ratu.

Još za nastavak rata.

Spasavanje Lloyda Georgea.  
(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Bern, 13. decembra.

„Daily Express“ donosi na vidnom mjestu članak dug za dva stupca, gdje upozorava Lloyda Georgea na sve veće opasnosti, koje se stvaraju oko njega, te ga poziva, da apeluje na zemlju za odlučan mandat, koji bi mu omogućio vodjenje rata do pobedničkog srećeta.

#### Engleski ratni troškovi.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

London, 13. decembra.

Pri izvještaju traženog kredita od 550 milijuna funti šterlinga izjavio je u donjoj kući Bonar Law a, da se pri podnasanju posljednjeg kredita od 400 milijuna 30. oktobra mislio, da će ova svota biti dovoljna za izdatke do prve sedmice u januaru. Ova pretpostavka pokazala se kao tačna. Novi kredit posvije za finansijsku godinu svetu odborenim kreditu na 2450 milijuna. Prosjeci dnevni izdatak iznosi za 63 dana od 1. decembra 6.794.000 funata, što proračun u budžetu prekoračuje za 1.389.000 funti dnevno.

#### Amerika u ratu.

Američka vojska u milijunima — na artiljeriju.

(Naročiti brzojav „Beogradskih Novina“)

Frankfurt, 13. decembra.

„Frankfurter Zeitung“ doznaće iz Basela: „Times“ u javljanju iz Washingtona, 7. decembra, da najnoviji prijedlog ministra rata predviđa stalno održavanje boračke snage od dva milijuna ljudi na zapadnom frontu,

#### Najnovije brzojavne vijesti.

„Između rata i mira“.

Predavanje njemačkog političara u Sofiji.

Kb. Sofija, 13. decembra.

Poslanik u njemačkom Reichstagu dr. Pfeiffer držaće sutra predavanje o predmetu „Između rata i mira“.

Brzojavna veza između Holandije i Indije.

Kb. Haag, 13. decembra.

Ministar za vodenje puteva za podizanje je 5 milijuna guldena za podizanje bežične stanice radi opravljanja i primanja bežičnih brzojava iz Indije i obratno. Bežično brzojavno društvo će u toku od 3 mjeseca podići stanicu za primanje, a za godinu i po stanicu za opravljanje brzojava.

daju i onda se između njih vodi ovakav razgovor:

— Lijepo te molimo, udari nam taj mur, gdje treba i kako treba, zeman je da idem.

— Ja, ja, vell hodža, uzimljući njene pasoše. Treba to i potpisati, a ovdje nigdje nema murečepa (mastila) i onda dozvila kelnera i traži mu mastilo i pero.

— Ja, ja, treba to sve urediti, kako carski valja i trebuje, produžuje hodža, kad mu se doneše mastilo i onda uzme probati i razgledati pero za pisanje sa svijetu strana.

— Ama, biva, lijepo je to i prekrasno sve, ali ovo perce mi ne radi kao što valja, produžuje hodža, a svaki čas pogleda na vrata kafanske, neće li se od kuda pojavit sekretar.

— Jest, jest, perce je dobro, a evo i murečepa u izobilju, ali ima druge veljice, nijesam ponio djozlukne (načare), a može li čoviek bez očiju pisati?... O, a gdje je taj moj sekretar?... E, valah slijep čoviek nije pristao nigdje.

U tom se pojavljuje Žarko.

— Ah, nigdje te ne bilo, moj lijepi sekretaru, kume ga hodža još

**Beogradski orfeum.**

Zbog gostovanja Beogradskog orfeuma 18., 19. i 20. decembra izvan Beograda, tih dana neće biti predstave, tako god što će izostati i predstava u nedjelju posle podne. Iduća predstava biće u nedjelju u 8.30 sati uveče.

**Pomažite beogradsku sirotinju starim odijelom i obućom.**

Sirotinski odjeljenje opštine grada Beograda ovim putem obraća se molbom imućnjem stanovništvu grada Beograda da ga pomogne starim odijelom i obućom, koje bi se razdalo siromašnim gradjanima u Beogradu.

**Snijeg treba čistiti pred svojim domovima.**

Ovim se nareduje, da svi vlasnici kuća i krajđe imaju pred svojim kućama pri ulazu svaki put odmah posuti ledenu površinu pjeskom ili peplom.

Dalje je svaki obavezan, da uvijek kad snijeg padne isti odmah sa stepenica svoje kuće ukloni.

SVAKI koji bi protivno uradio ovo naredbi biće kažnjen sa 200 kruna novčane kazne ili 20 dana zatvora.

**Administrativni rad opštine grada Beograda u mjesecu novembru.**

Administrativni rad opštine grada Beograda kretao se u mjesecu novembru u ovom obimu:

U prošlom mjesecu svršeno je ukupno 923 predmeta, od kojih dolaze na:

uvjerenja razna 334

uvjerenja za seobu 249

uvjerenja za putnicu 214

uvjerenja za radnje 126

Od broja izdatih uvjerenja na radnje dolazi na: talijanska 23; nosačke 20; prodaje životnih namirnica 10; piljarske 9; gospodine 8; malo prodaje duvana 8; obučarske 6; sitničarske 6; bakalsko 3; maloprodaje drva 3; rabatiziske 3; bakalsko-piljarske 2; vinarske 2; krojačke 2; prodaje alkoholnih pića 2; apotekarska 1; agentursko-komisionarska 1; bakalsko-sitničarska 1; drvarska 1; delikatesna 1; kobasičarska 1; kuhinja 1; nišničarska 1; ženski mode salon 1; mjenjačka 1; mesarska 1; manufakturno-sitničarska 1; pekarska 1; prodaja kancelarijskog materijala 1; prodaja čaja 1; sjećanje drva motornom snagom 1; stolarsko-strugarska 1; farbarska 1 i sjećanje obuće 1.

Kroz djelovredni protokol provedeno je ukupno 2780 predmeta.

Naplaćeno je ukupno 1921.90 kruna opštinske takse i 2282.50 kruna državne takse.

**Nadjena novčarka.**

Pred vratima „Doma siročadi“ u Bođajevljenskoj ulici 14, nadjen je crni ženski novčarik sa 26 K. Ko ga je izgubio, može ga podići u pisarni okružnog zapovedništva Beograd-grad.

**Nadjeni šešir.**

Portir zgrade vojne glavne gubernije našao je 11. o. m. pred tom zgradom jedan gradjanski muški šešir. Vlasnik ga može podići kod rečenog portira.

**Narodna privreda.****Kratka uputa za ratara.**

(Nastavak.)

**Zeleno djubre.** Vrlo se zgodno može ovaj način djubre upotrijebiti u planinskim krajevima i udaljenim njivama ili u oskuđim drugim djubrema. Zeleno djubre unosi u zemlju azota i mineralne hrane, stoga je potrebno za zeleno djubre upotrijebiti biljke sa širokim listom i dugackim korijenom, kao što su: djetelina, heljda, repica, ručac i seradela. U prvo oranje pred usjev zasiju se biljke, odredjene za zeleno djubre, pa kad se potpuno razviju, prije cvjetanja, zaoru se u dubinu, u kojoj se strniše zaorava, i time se ubrza naglo i potpuno truljenje. Ovim načinom djubre na tamni se i korov, pošto ga bujan porast biljaka uguši i ostavlja njivu čistu.

**Kreč.** Uvijek se upotrebljava, kao pečen kreč, manje kao krečnjak. Ubrzava nastvaranje biljne hrane u zemlji, vezuje razne šteine kiseline i pošpomaže popravku teških i vlažnih zemalja. Kod teških zemalja utiče na njihovu trošljivost, a vlažne zemlje brzo susi.

**Lapor.** Vrlo je koristan za popravljanje fizičkih osobina zemlje. Njime treba djubriti s jeseni, i to: kad je vrijeme suvo, ali je bolje, kad se mijesha sa stajskim djubretom.

**Drveni ugali i pepeo od drveta.** Najbolje je djubre za djetelinu i mahunasto bilje na vlažnim zemljama, jer ima u sebi dosta kreča i sumporne kiseline; stoga pepeo treba pribrijeti i na posebnom mjestu čuvati do upotrebe za djubre. I pepeo od kamenog uglja, gdje ga ima, dobro je djubre, kao i pepeo iz sapundžinica i gar od gagarjele slame.

**Kosti.** Životinjske kosti bogate su u fosforu i kalciju i u ovu hranu erpu bilje iz zemlje u velikoj količini. Kad se sakupljene kosti pomiješaju s peplom i krečom, preliju pištevinom, dok se ne raspadnu u prah, lako se može doći do ovoga izvrasnog djubre. Odlično ratiće kao hrana za strmnine, repicu i repu.

**Osoka ili mokrata.** Služi za ne-

posredno djubre, njiva iznašanjem u paradišima, za taj posao naročito udešenje.

nim, pošto se prethodno razblaži vodom. Osoku za djubre treba razblažiti, tj. doliti u nju četiri do šest puta toliko vode, koliko ona iznosi, da bi se izbjeglo štetno djelovanje amonijaka, koji bilje razjede. U ginovitim zemljama osoka mnogo manje koristi se u lakim, pjeskovitim i mršavim zemljama.

Djelovanje ovoga djubreta vrlo je brzo i jako, ali traje kratko vrijeme. Može se upotrijebiti, kao i prevrelo djubre, za sve usjeve, a u prvome redu za djubre djetelišta. Da bi se osoka mogla prikupljati, potrebno je imati i za to udešeno djubrište blizu staje, iz koje bi se mokrata mogla slivati i u djubrištu prikupljati. Osoka se najviše i najuspješnije upotrebljava za zaliwanje stajskog djubreta, da bi prije satrulilo i upotrebljalo se zrelo za djubre.

Bilo da se osoka upotrebljava razblazena vodom za zaliwanje, bilo da se upotrebljava za natapanje prostire, bilo da se njome poliva djubre na djubrištu, mlijivi zemljoradnici neće imati opravdanja, ako prenebregnu pažljivo skupljanje osoke.

U naprednijim zemljama, i u oskuđici stajskog djubreta, sa uspjehom se upotrebljava kao sredstvo za djubre: vještačko ili fabričko djubre. U glavnome, ova sredstva za djubre nadaju zemlji oduzetu hranu u azotu, fosforu i kaliju.

Pribiranje djubreta i postupanje s njim. Djubre treba da ima u sebi dovoljnu količinu mokraća, da bi brže prevrjelo i sazrjelo. Brzim i suvim sagorjevanjem postaje slabije, jer vjeće iz njega hraniće materije, stoga je potrebno urediti djubrište, u kome će djubre moći sazrijeti kako treba.

Djubrište treba da ima nepropustljiv pod, što može postići lako, ako se masnom glinom dobro nabije. Još bolje je pod kaldrmisati ili cementirati. U samom djubrištu treba na najnižem mjestu žkopati rupu do 1 m. dubine i potrebne širine, u koju će se skupljati mokraća, što se cijedi iz djubreta, i kojom će se djubre polivati, da uvijek bude podjednako vlažno.

Veličina djubrišta upravlja se prema broju stoke. Na jedno krupno grlo računa se da treba 5 kvadratnih metara prostora u djubrištu. Dubina djubrišta ne smije biti veća od pola metra, a mjesto za djubrište treba da je malo užišeno i očjedno. U jamu, gdje se skupljati mokraća, treba namjestiti dryen ili gvožden šmrk, kojim bi se moglo lako zaliyat i djubrište.

Ako se s djubretom na djubrištu postupi kako treba, dovoljno je da u njemu leži tri mjeseca, pa da bude zrelo za štovljenje na njivu.

Iz staje treba djubre svaki dan iznositi, po djubrištu lijepo razstrasti i, ako je moguće, pokruti vrlo tankim slojem zemlje. Ovalno treba svaka dan činiti i jednovo mokraćom zalihati.

Kako djubrište ima slojeve, koji su više sagorjeli od drugih i tako su oni na razne prostire, to će i pojedini tovari pri izvođenju djubreta biti vrlo razni, te će i djubre neće biti nepravilno. Neophodno je potrebno da se djubre s djubrišta uzima uz tovarenjem ozgo na niže, da se na taj način razni slojevi djubreta dobro izmeđuju, i djubre je tada potpuni.

Front poveljstvena sljednika Ruprechta bavarskog:

Od Dixmiden do Lyse i južno od Scarpe od vremena na vrijeme pojačana topnička djelatnost. Istočno od Bullecourta odučela su naše čete Englezima više zaklona i zarobile 6 časnika i 84 vojnika.

Između Meuvresa i Vondhuille-a topničke su se borbe, koje su već pred većile bile živahne, jutros poostrije. Isto je tako i sjeverno od St. Quentin-a pojačana vojna.

Front poveljstvena sljednika:

U zavjetku Crne Reke zarobljen je u manjim preduzećima izvjestan broj Talijana i Francuza.

Talijansko bojište:

Kod snijega i magle ostala je borba dječjelost neznačna.

Prvi zapovjednik glavnog stana pl. Ludendorff.

CAR I KRALJ U LAXENBURGU.

Kb. Beč, 13. decembra.

Danas se Njegovo Veličanstvo vratilo u laxenburški zamak.

PRODUŽENJE PREGOVORA O PRIMIRJU.

Kb. Berlin, 13. decembra.

Kao što je bilo ugovorenog, stiglo je rusko izaslanstvo 12. o. m. u Brest-Litovsk radi produženja pregovora o primirju. Prva plenarna sjednica održala se danas.

SVEDSKA I FINSKA.

(Naroditi brzavoj „Beogradskih Novina“)

Stockholm, 13. decembra.

Švedska štampa preporučuje, da Svedska kao prva priznade neutralnost Finske. Budući položaj finskog naroda ovisi o toga, kako će se prema njemu držati Švedska.

TALIJANSKI DRŽAVNI DUG IZNOSI PREKO 45 MILIJARDI.

Pojavina talijanske narodne imovine.

(Naroditi brzavoj „Beogradskih Novina“)

Berlin, 13. decembra.

Berlinski listovi utvrđuju, da su talijanski ratni dugovi do kraja septembra 1917. godine iznosili blizu 26 milijardi lira, dok sada iznose nekih 30 milijardi, čime ukupni talijanski državni dug prekoračuje 45 milijardi lira. Talijanska narodna imovina cijeni se na 75 do 100 milijardi lira.

primjeran život, ispuniti svaku želju; no za slučaj ako bih otiašao stranputicom ili ako bih učinio nešto protiv njegovе volje, pripremio mi je, da će me lišiti kako svoje očište ljubavi, tako i svake materijalne pomoći. Ma da se u mnogo čemu nisan slagao sa njegovim pogledima, ja sam se potpuno upravljao po njegovim željama.

„Figaro“ procijenjuje kapital, koji su sporazumno sile uložile u Rusiju, na preko 50 milijardi. Od te svete otpada na samu Francusku 35 milijardi. U gore navedenu svetu nije u računati iznosi, koje je uložio englesko-francuski privatni kapital u ne državna i ne komunalna preduzeća.

**SPORAZUMNE MILIJARDE U RUSIJI.**

(Naroditi brzavoj „Beogradskih Novina“)

Bern, 13. decembra.

„Figaro“ procijenjuje kapital, koji su sporazumno sile uložile u Rusiju, na preko 50 milijardi. Od te svete otpada na samu Francusku 35 milijardi. U gore navedenu svetu nije u računati iznosi, koje je uložio englesko-francuski privatni kapital u ne državna i ne komunalna preduzeća.

**SMJENJIVANJE SARRAILOVO?**

(Naroditi brzavoj „Beogradskih Novina“)

Köln, 13. decembra.

Prema vijestima, što ih donosi „Kölische Zeitung“, u izveštaju iz Parisa tvrdi se, da je francuska vlada odlučila da smijeni generala Sarraila sa položaja komandanta istočne vojske. Njega će prema tim vijestima zamijeniti general Rocques. Francuska cenzura zabranila je širenje ove vijesti.

**JOŠ O ENGLESKOM PORAZU KOD CAMBRAI-A.**

(Naroditi brzavoj „Beogradskih Novina“)

Berlin, 13. decembra.

Tek što sam bio stigao u London, pozvao me jedan prijatelj, da mu dodjem u goste na njegovu imanju u vermontskoj okolini, da tamo pecamo ribu. Ja sam toliko bio neraspolažen, da sam rado prihvatio ovaj poziv, nadajući se raznogod.

(Nastavice se.)

**Poslijednje brzjavne vijesti.****Izvještaj niemačkog vojnog vodstva.**

Kb. Berlin, 13. decembra.

**Zapadno bojište:**

Front poveljstvena sljednika Ruprechta bavarskog:

Od Dixmiden do Lyse i južno od Scarpe od vremena na vrijeme pojačana topnička djelatnost. Istočno od Bullecourta odučela su naše čete Englezima više zaklona i zarobile 6 časnika i 84 vojnika.

Između Meuvresa i Vondhuille-a topničke su se borbe, koje su već pred većile bile živahne, jutros poostrije. Isto je tako i sjeverno od St. Quentin-a pojačana vojna.

Front poveljstvena sljednika:

U zavjetku Crne Reke zarobljen je u manjim preduzećima izvjestan broj Talijana i Francuza.

Talijansko bojište:

Kod snijega i magle ostala je borba dječjelost neznačna.

## CIJENE OGLASIMA:

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . . . 10 helera  
 Pripisano: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko) staje . . . . . 40 helera  
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . . . Kruna 4  
 Mali oglasnik Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

## MALI OGLASI

Primaju se: Knez Mihajlova ul. 38.

Dentista F. B. Brill  
 — Beograd —  
 Nekedonska ulica broj 1  
 (do pošte)  
 Amerik, specijalista.



ZUBE vještacke u zlato  
 u kuću samo se u  
 zase atelje izraduje po  
 naboljem originalnom  
 američkom sistemu. Pri-  
 lam od 8-12 i 2-6

Doktor  
 Milivoje G. Germanović

specijalista za kožne i vene-  
 dene bolesti prima Kralja Aleksandra ul. br. 84. 1-3 po-  
 slje podne. Prima Mutapova ul. br. 38. 5-6 u veće dame 8-7 u veće muške. 34204-1

Kupovine i prodaje.

Ženske šešire  
 Čestice noviteta jevlino pro-  
 daje Salot Sime Lazarevića  
 Kralj Milana 120 (u dvoristu)  
 34190-2

Irsku peć (za ugao)  
 ko ima na prodaju, u isprav-  
 nom stanju, neka se obrati:  
 Elektro-Mehanika radionici  
 Milutina S. Markovića  
 Terazije br. 8. (u dvoristu).  
 979-2

Ne bučujte tegle  
 od pomade!

Jer iste kupaju po najpovolj-  
 ejnijem cijenama austrijske  
 radnje.  
 Solomona L. Mošića  
 Beograd-Terazije 9.  
 34286-2

Supun za rublje  
 domaći odličan za pranje. Sti-  
 gla je nova partija, a prodajem  
 i ne manje kolatne uz Jefline  
 tijene u mojoj radnji K. Feld-  
 mann Vuk Karagić ul. 8.  
 34260-2

Rod kafane Z jablana  
 za slave i praznike  
 CRNO I BIJELO VINO 3:50  
 Dečanska 5.  
 34267-2

Namještenja.  
 Intelligentni mladići

koji vlada pored srpskog hr-  
 zetskog, još i njemačkim, fran-  
 cuskim i magyarским jezjkom  
 čaši podesno mjesto. Upitati  
 u redakciji "Intelligent 665".  
 34262-3

Potrebnu Je  
 mladu ženu koja umije i ku-  
 tati. Javiti se: Kolarčeva br.  
 9. I sprat. 34269-8

Potrebna kuharica  
 i za kućevni posao, pista do-  
 bra. Javiti se Jovanova ulica  
 br. 47. 34265-3

Žena  
 starila česta i poslušna, traži  
 se za sav posao sem kuhanja,  
 kod same gospodinje. Stupiti  
 može odmah. Prijaviti se Te-  
 razije br. 9. I sprat Iljevo.  
 34278-3

Akcionskim Društvoima  
 za restauriranje, uredjanje knji-  
 ga i računa i pripreme poslo-  
 ga marnog vremena, prepore-  
 tuju se stručan knjigovodja Dlm.  
 Dimitrijević, Krajeg, Ljubice  
 ul. 40. 34277-5

Učenik  
 potreban u radnji kod Hugo  
 Faigla, Knez Mihajlova ulica  
 br. 30. 34275-3

Grand Hotelu  
 je potrebno nekoliko mladih  
 momaka. 963-3

Stanovi.  
 Stan iz avlje

sa tri sobe predobjem i ku-  
 hinjom i ostalim udobnostima  
 u Brće Nedelić ul. izdaje se  
 za 35 kruna. Upitati gazdaricu  
 u Poslaničkoj ul. br. 41.  
 34281-4

Traži se

Prepo namještena soba po mo-  
 gućnosti s električnim osvjet-  
 ljenjem. Ponude na upravu pod  
 "Rein 687". 34273-4

Jedan hankarski činovnik  
 traži ljepe meblirane sobe u  
 sredini varoši. Ponude podnijeti  
 administraciji ovog lista  
 pod "Itep 663". 34256-4

Imanje pod zakup  
 sa vinogradom i blagoradnim  
 vodom. Upitati u Resavskoj  
 ulici 54. 34257-4

Soba Čista  
 lijepo namještena, izdaje se u  
 blizini guvernerma. Upitati u  
 redakciji pod "Čista 666".  
 34272-4

Razno.

Javljam drugovima i prijateljima,  
 koji žele obavještenje, da je moja adresa:

Miomir P. Ilić,  
 student, clinique "La Combe",  
 Montana (Valais) — Suisse.  
 34221-5

Karte za čestitanje  
 Razglednice, karte umjetničke,  
 Karte ljubavne, Karte po se-  
 rijama, Karte Šaljive, prizori  
 sa svim frontama i drugi pisaci  
 materijala.

Brzo k Jelitno otprema  
 G.G. SCHILLER  
 Naklada, Würzburg,  
 Jägerstrasse Nr. 4/I. 950

Molim ga mi se javi radi  
 prijema novca i to: Vojislav  
 Martinović, policijski činovnik,  
 srez kosmajske iz Mladenovca,  
 Latinka žena Velimir  
 Stojanovića, skretničara iz  
 Stobilina. Porodica Gligorija  
 Martina blvšeg sveštenika iz  
 kapelana II. klase Milovan  
 Grbovića, Matišić kod Vaj-  
 e. 34212-8

Jovanu Premoviću, Gene-  
 va, za Svetolika Brzakovića,  
 rez. poručnika. Molim vas tako  
 da mi pošaljete novac, pošto  
 mi se pokazala nužda. Poša-  
 ljejte onoliku sumu, koju vi  
 sami odredite, ali pošaljite na  
 moju ličnu adresu. Mnogo po-  
 zdrava uz rukoljub vaša kći  
 Cana Brzaković, Jagodina.

Milan Nadošković, smed-  
 revska Palanka. 34282-5

Ziki Dimitrijeviću, kafe-  
 đizi kod "Vardara" Gimna-  
 zijska ulica, neka se javi radi  
 prijema novca: gospoda Ven-  
 dije Gjorđević, piljar kod Staré  
 Bolnice, Gligorija Stojanovića,  
 piljar pored kafane Balkan,  
 Vlajka Simonovića, piljar Ko-  
 smajske ulice, pored kalane  
 "Kosovo", Jovanova Zdravkovlje,  
 piljar Terazije, Arse Pe-  
 trovića, piljar pored Monaka,  
 Milana Gjurića, Katićeva ulica,  
 Kláćena Stefanovića, Su-  
 midžijska ulica, pored kafane  
 Resnik, Aleksa Stojanovića,  
 Njeguševa, Pauna Smiljanovića,  
 Četvrti trg, Sarafina Stoj-  
 kovića, Dečanska ulica, Mila-  
 na Savica, Dečanska ulica,  
 Gjoke Savica, piljara, pored  
 kalane Ujedinjenje; Vanče Ni-  
 kolića, kod Stajnbruha, Mi-  
 ločića, Monopol Duvana, Sta-  
 joja Pešića Cukarica, Dimče  
 Naumovića, Dečanska ulica.  
 34284-5

Tražim okrugnu gazdaricu  
 za gostonu. Gotovine mora-  
 imati 50—80.000 kruna za taj  
 novac što u kući dala bude  
 može se na prvo mjesto i uknj-  
 žiti (intabulirati). Molim da se  
 fotografija posašte. Ponude  
 slati na Franz Ober, Slatina,  
 Hotel Bohm, Slavonija.  
 A. 2818-5

Apotheke  
 gosp. Gustava Michla u  
 Starorckvenoj ulici br.  
 8, koju sam pod zakup  
 uzeo, otvorena je.

Stevan Popović  
 34279-5 apoteke.

## KORESPONDENCIJA.

Jovanu Premoviću, da do-  
 stavi Dragutinu Stamenoviću,  
 Casse M. B. 3545. Geneve,  
 Molim izvestite Vasu Kneževi-  
 čku, okružnog blagajniku sle-  
 deće: Mi smo svi zdravi, teba  
 i Dragu srdačno pozdravljamo.  
 Prošle godine dobili smo pet  
 puta novac u sumi 720 leva  
 preko generalne banke i 280  
 leva. Ove god. smo dobili 520  
 preko holandskog poslanstva.  
 Gospodja Sanka Sumarac nije  
 nikako dobiti penziju.

Vasilije otac i Juka mati  
 pok. Petra Gjordjevića iz Do-  
 nje-Goriceve. Izvršnorođenje  
 Kragujevačkog Suda.

Milutin maleoljni sin poč.  
 Vitomira Milovanovića iz Do-  
 nje Goriceve, jer mu je i mati  
 umrla prošle god. Rješenje  
 Krajevog Suda. Novac  
 poslat preko njegove strine  
 Darine Milovanović Donja  
 Goriceve, kod koje se on na-  
 lazi na Izdržavanju.

Zivka udova počivšeg Vej-  
 ka Rackovića iz Ljubice sa  
 šestoro djece. Muž joj bio ob-  
 veznik i čete, II. bataljona, X  
 pukta, III. poliva. Poginuo 1914.  
 god. na položaju u Iljakovcu.

Sreća Takovski:

Vlada udova Vitomira Gjo-  
 rđevića iz Šarana, sa petoro  
 djece. Rješenje Čačanskog  
 suda.

Jovanu Premoviću, Gene-  
 va. — Moj pokojni muž Mil-  
 ovan Grbović, rezervni arti-  
 ljerijski kapetan II. klase; I.  
 poziva, bio je pri duanskoj  
 diviziji. Moj muž Milovan u-  
 čestvovao je u balkanskom  
 ratu, te je od ranih teško  
 napora obolio i podlegao bo-  
 lesi i umro 15. juna 1915. g.  
 Ostavio mi mene sa sitnom dje-  
 com u velikoj novčanoj osku-  
 deli, od dana njegove smrti  
 nalazim se ja s mojim djecem  
 u oskudici. Stoga učivo molim  
 za što hitniju pomoć. Blago-  
 darna Vasilija Grbovića udova  
 bivšeg rezervnog artillerijskog  
 kapelana II. klase Milovan  
 Grbovića, Matišić kod Vaj-  
 e. 34213-8

Milutin udova Milica Šti-  
 novića iz Goračića, sa jed-  
 nim djetetom. Muž joj je bio  
 obveznik 3. prekobrojnog pu-  
 ka. Umro kao obveznik 1913.  
 god. kod Beograda.

Marija Štić i Janković — Beograd, Knez Mihajlova 26.  
 Antonijević i Čuković 21.  
 Kosta V. Ilić 7.  
 Sotomona J. Koena 24.  
 Stomparija VILJEMA KUNA 9.  
 Beograd, Obilićev-Vilenac 35.

Štampan crtilicom i litoticom u dve boje sa inter-  
 esantnim tekstom, raznim tablicama i t.d.

Jovanu Premoviću, Gene-  
 va. Case 3545. M. B. Molim  
 izvestite Milivoja Stojčića, bol-  
 ničara, da njegova familija, Pera, Mladen i ostali jesu u  
 Smederevu u svojoj kući i da  
 su svi živi i zdravi. Njegove  
 karte redovno dobijaju. Una-  
 pred blagodar. Jovan Pejović  
 Smederevo. Rudolf Tadić  
 Štefanić. 34203-8

Mijatov Obrad, Temesvár  
 Belvaros Lászlony-ter 2 szam.  
 Mi smo tvoju kartu primili od  
 24. sept. Javljaj nam se preko  
 Beogradske Novine jer ih mi  
 uvijek dobijamo i mi cemo  
 tebi, čitatelj ih. Mamu smo upi-  
 sali da dodje kod vas. Možda  
 će za 3 do 4 nedelje kremlj.  
 Očekujte je te. Pozdrav od  
 svih. Ljubica Mijatov, Les-  
 kovic.

Osmina jednog milimetarskog retka (42 mm široko) staje . . . . . 10 helera  
 Pripisano: Petna jednog milimetar retka (70 mm široko) staje . . . . . 40 helera  
 Bilješke: Petna jednog štamparskog retka (70 mm široko) staje . . . . . Kruna 4  
 Mali oglasnik Jednostavna riječ 7 helera, sa masnim slovima 14 helera.

Gradjanski sud c. i kr. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.  
 Br. 2766/7-1917.

## Objava.

Nepoznati nasljednici Dušana Jovanovića iz  
 Beograda neka se u roku od jedne godine kod  
 ovoga suda prijave, jer će se inače zaostavština bez  
 obzira na njihova potraživanja raspraviti.

Beograd, 26. novembra 1917.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.  
 Br. 4144/6-1917.

## Objava.

Vjerovnici zaostavštine Alekse Lazića, trgovca  
 iz Beograda, ulica Sedam kuća, imajući svoja potra-  
 živanja do 29. decembra 1917. kod ovoga suda pri-  
 javiti ili toga dana prije podne u 9 sati pred ovaj  
 sud doći, jer će se inače zaostavština bes obzira  
 na njihova potraživanja raspraviti.

Beograd, 30. novembra 1917.

Gradjanski sud c. i k. okružnog zapovjedništva Beograd-grad.  
 Br. 34209.

Velimir M. Gjordjević, sa porodicom,  
 izjavljava srodnike, prijatelje i drugove po-  
 kojnikove, da će svome milom i plemenito  
 tom sinu

**Dimitriju (Mili)**

davati četrdeseto-dnevni parastos, u subotu  
 15. decembra, u 11 sati prije podne, u  
 crkvi sv. Nikole na Novom Groblju.

Beograd, 3. decembra 1917. god.

34268

Našem milom, suprugu, ocu  
**† Jovanu R. Vuksanoviću**

beograd, učitelju,  
 davaćemo godišnji pomen, u subotu  
 15. decembra, u 11 sati prije podne,  
 u crkvi sv. Marka na Starom Groblju.

Beograd, 11. decembra 1917. god.

Ožalošćeni:  
 supruga Marija: djeca: Dobrivoje, Desanka,  
 Jelena i Vojislav.

34259